

t32_frechet2 (TMTFWREALQbZn- WBHQ9e4yzkBRVoqfE2V1rF5)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_frechet : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_frechet2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_valued_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 k5_numbers (u1_struct_0 X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers (u1_struct_0 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((\exists X3. \\ & (m2_valued_0 X3 (u1_struct_0 X0) X1) \wedge (r1_frechet X0 X3 X2)) \Rightarrow (r1_frechet2 \\ & X0 X1 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ & (v1_funct_2 X1 k5_numbers X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & k5_numbers X0)))) \Rightarrow (m2_valued_0 X1 X0 X1)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 \\ & (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (l1_struct_0 X0) \end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_pre_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 k5_numbers (u1_struct_0 X0)) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers (u1_struct_0 \\ & X0)))))) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_frechet \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow (r1_frechet2 X0 X1 X2)))) \end{aligned}$$